

CETI 780.101.01

## SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Mjerenje kvaliteta ambijentalnog vazduha Proljećni (IV) ciklus mjerena na tri lokacije u Glavnom gradu Podgorici - planirani mjerni period ljeto 2021-proljeće 2022.
Broj izvještaja	00-969/4
Datum izdavanja izvještaja	08.06.2022. godine

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA	
Naziv podnosioca zahtjeva	Glavni grad-Podgorica
Broj zahtjeva/Ugovora	Ugovor CETI br. 00-969 od 06.05.2021. godine
Adresa/ Telefon / Fax	Njegoševa 13/+382 (0) 20 665 078/ +382 20 (0) 665 071

PODACI O ISPITIVANJU	
Datum mjerena	04-21.04.2022. ; 05-19.05.2022 i 19.05-02.06.2022.
Lokalitet mjerena	Delta City, Zagorič-Piperska ulica i Stari Aerodrom
Plan/metod uzorkovanja	Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore”, br 21/11, 32/16)
Dodaci, odstupanja ili propusti od metode	Ne
Zahtijevano ispitivanje	SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , CO, O <sub>3</sub> , C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> , PM <sub>10</sub> , Pb, As, Cd, Ni i benzo(a)piren

PRAVILO ODLUČIVANJA	
Binarni sistem (ILAC-G8:09/2019)	
PRILOZI	Prilog 1. Fotodokumentacija opreme za mjerjenje kvaliteta vazduha (mobilna stanica) na mjernim mjestima

**V.D DIREKTOR SEKTORA ZA LAB. DIJAGNOSTIKU  
I ZAŠTITU OD ZRAČENJA**  
dr Nikola Svrkota, dipl.fiz.

Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.
3. Nije dozvoljeno isticanje naziva „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica“ d.o.o. u tekstu deklaracije ni u reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.

**SADRŽAJ:**

<b>Opšti podaci o ovlašćenoj stručnoj organizaciji koja vrši mjerjenje.....</b>	3
<b>Opšti podaci o podnosiocu zahtjeva.....</b>	3
<b>Osnov za realizaciju i vrijeme mjerena .....</b>	3
<b>Mjerna mjesta .....</b>	3
<b>Opis makrolokacije i mikrolokacija.....</b>	4
<b>Mjerene zagađujuće materije .....</b>	6
<b>Metode.....</b>	7
<b>Oprema korišćena u realizaciji mjerena.....</b>	7
<b>Zakonodavni okvir.....</b>	8
<b>Rezultati mjerena .....</b>	8
<b>Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji u naselju Stari Aerodrom.....</b>	9
Suspendovane čestice PM <sub>10</sub> .....	9
Sumpor dioksid.....	10
Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.....	12
Azot dioksid .....	13
Ozon.....	15
Ugljen monoksid.....	16
Benzan .....	17
Teški metali i benzo (a) piren.....	17
<b>Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji u naselju Zagorič (Piperska ulica).....</b>	18
Suspendovane čestice PM <sub>10</sub> .....	18
Sumpor dioksid.....	19
Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.....	21
Azot dioksid .....	22
Ozon.....	24
Ugljen monoksid.....	25
Benzan .....	26
Teški metali i benzo (a) piren.....	26
<b>Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji Delta City.....</b>	27
Suspendovane čestice PM <sub>10</sub> .....	27
Sumpor dioksid.....	28
Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.....	30
Azot dioksid .....	31
Ozon.....	33
Ugljen monoksid.....	34
Benzan .....	35
Teški metali i benzo (a) piren.....	35
<b>REZIME .....</b>	36

**SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA**

**Opšti podaci o ovlašćenoj stručnoj organizaciji koja vrši mjerjenje**

Naziv ovlašćene organizacije	Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica d.o.o.
Sjedište	Podgorica
Adresa	Bulevar Šarla de Gola br.2
Broj telefona/faksa	+ 382 (0) 20 658 090 / +382 (0) 20 658 092
E-mail	info@ceti.co.me; info@ceti.me
Lice za kontakt	Radomir Žujović

**Opšti podaci o podnosiocu zahtjeva**

Naziv podnosioca zahtjeva	Glavni grad-Podgorica
Sjedište	Podgorica
Adresa	Njegoševa 13
Broj telefona/faksa	+382 (0) 20 665 078 / +382 20 (0) 665 071
E-mail	branka.knezevic@podgorica.me
Lice za kontakt	Branka Knežević

**Osnov za realizaciju i vrijeme mjerjenja**

Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore”, br. 21/11, 32/16) propisano je da povremena mjerjenja kvaliteta vazduha moraju biti ravnomjerno raspoređena tokom godine. To podrazumijeva sledeće mogućnosti:

- 24 časovno mjerjenje jednom sedmično tokom cijele godine, nasumično izabranog dana ili
- mjerjenje osam sedmica (ravnomjerno raspoređenih tokom godine) tako da bude reprezentativno za različite klimatske i druge uslove, odnosno da bude zadovoljen kriterijum za vremenski minimum od 14% na godišnjem nivou.

U skladu sa zahtjevom (postupak javnih nabavki) br.10/21 od 16.03.2021. godine i Programom monitoringa za period jun 2021-maj 2022. godine mjerjenjima kvaliteta vazduha obuhvaćene su dvije lokacije koje će biti reprezentativne uticaja saobraćaja na kvalitet ambijentalnog vazduha u Glavnom gradu i jedna lokacija koja je izvan direktnog uticaja saobraćaja, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrijevnog drveta i drugih fosilnih goriva koja se koriste za grijanje u domaćinstvima na dati segment životne sredine. Mjerjenjima kvaliteta vazduha na području Glavnog grada Podgorice, u skladu sa Programom, pristupilo se na način da se prati kvalitet vazduha u četiri četrnaestodnevna ciklusa, dvije sedmice za svaku od godišnjih doba, na tri lokacije (mjerna mjesta) i to:

- Naselje Stari Aerodrom (Bulevar Josipa Broza Tita).
- Naselje Zagorič, na potezu između Piperske ulice i brijege Morače, lokacija u urbanom dijelu Podgorice, izvan direktnog uticaja saobraćaja i
- Delta City, na lokaciji pod direktnim uticajem saobraćaja.

U ovom Izvještaju su predstavljeni rezultati za proljećni, (IV) ciklus mjerjenja kvaliteta vazduha u sezoni ljeto 2021-proljeće 2022. godine.

**Mjerna mjesta**

Mjerna mjesta su definisana Programom monitoringa dok je izbor mikrolokacija, bio uslovljen infrastrukturom potrebnom za rad mjerne opreme instalisane u mobilnoj stanici, dostupnim priključcima električne energije. Prilikom odabira pozicija, mikrolokacija, uzeti su u obzir sledeći činioci: izvori ometanja, sigurnost, pristup, vidljivost mjesta uzorkovanja u odnosu na okruženje. Mjerna mjesta i koordinate istih su predstavljeni u tabeli 1.


Tabela 1. Spisak mjernih mjesta

Mjerno mjesto (MM)	Geografska širina	Geografska dužina
Naselje Stari Aerodrom	42°25'41.83"N	19°16'16.33"E
Naselje Zagorič	42°27'31.51"N	19°15'58.76"E
Delta City (kod tržnog centra)	42°26'14.15"N	19°14'01.62"E

### Opis makrolokacije i mikrolokacija

Mjerna mjesta: Bulevar Josipa Broza, kod supermarketa VOLI i Delta City instalisana su u blizini prometnih saobraćajnica, raskrsnica, radi procjene zagađenja koje potiče od saobraćaja.


Mjerno mjesto: naselje Zagorič je instalirano u stambenoj četvrti, izvan direktnog uticaja saobraćajnica, raskrsnica i drugih lokalnih emitera kao što su benzinske pumpe itd.




Slika 1. Makrolokacija, prikaz lokacija mjernih mjesta u Glavnom gradu



Slika 2. Mikrolokacija mjernog mjesto na Starom Aerodromu



Slika 3. Mikrolokacija mjernog mesta-naselje Zagorič



Slika 4. Mikrolokacija mjernog mjesta-Delta City

### Mjerene zagađujuće materije

Monitoringom je obuhvaćeno mjerjenje osnovnih zagađujućih materija propisanih Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 25/12) predstavljenih u tabeli 2.

Tabela 2. Mjerene/ analizirane zagađujuće materije

R. b.	Formula	Naziv zagađujuće materije	Mjerna jedinica	Vrijeme usrednjavanja
1.	SO <sub>2</sub>	sumpor dioksid	µg/m <sup>3</sup>	1sat 24sata
2.	NO	azot monoksid	µg/m <sup>3</sup>	1sat 24sata
3.	NO <sub>2</sub>	azot dioksid	µg/m <sup>3</sup>	1sat 24sata
4.	NOx	ukupni oksidi azota izraženi kao azot dioksid	µg/m <sup>3</sup>	1sat 24sata
5.	O <sub>3</sub>	ozon	µg/m <sup>3</sup>	8 sati
6.	CO	ugljen monoksid	mg/m <sup>3</sup>	8 sati
7.	PM <sub>10</sub>	suspendovane čestice sa prečnikom manjim od 10µm	µg/m <sup>3</sup>	24 sata
8.	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	benzen	µg/m <sup>3</sup>	24 sata
Analiza zbirnih sedmičnih uzoraka suspendovanih čestica PM <sub>10</sub> na sadržaj :				
7.1.	Pb	olovo	µg/m <sup>3</sup>	Sedam dana
7.2.	Cd	kadmijum	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana
7.3.	As	arsen	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana
7.4.	Ni	nikal	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana
7.5.	BaP	benzo(a)piren	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana

## Metode

Za realizaciju mjerena u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore”, br. 21/11, 32/16) korišćene su metode predstavljene u tabeli 3.

Tabela 3. Standardne - referentne metode mjerena

Standardna referentna metoda/ naziv	Oznaka
Standardna metoda za mjerjenje koncentracije sumpor dioksida ultraljubičastom fluorescencijom	MEST EN 14212
Standardna metoda za mjerjenje koncentracije azot monoksida i azot dioksida hemiluminiscencijom	MEST EN 14211
Standardna metoda za određivanje koncentracije ugljen monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom	MEST EN 14626
Standardna metoda za određivanje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom	MEST EN 14625
Standardna gravimetrijska metoda mjerena za određivanje masene koncentracije suspendovanih čestica PM <sub>10</sub> ili PM <sub>2,5</sub>	MEST EN 12341
Standardna metoda za određivanje benzena u ambijentalnom vazduhu putem automatskog uzorkovanja pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta	MEST EN 14662-3
Standardna metoda za određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta	MEST EN 15549
Standardna metoda za određivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima suspendovanih čestica PM <sub>10</sub>	MEST EN 14902

Metode navedene u tabeli 3 su akreditovane u skladu sa standardom MEST ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog Tijela Crne Gore.

## Oprema korišćena u realizaciji mjerena

Mjerena su vršena mobilnom mjernom stanicom koja je opremljena sistemom za uzorkovanje vazduha, mjernom opremom za gasovite polutante i uzorkovanje suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>, a analiza prikupljenih uzoraka instrumentalnom opremom, tabela 4.

Tabela 4. Spisak opreme korišćene za realizaciju mjerena i analizu uzoraka

Mjerna/terenska oprema instalirana u mobilnoj stanici			
R.b.	Naziv mjerila/opreme	Proizvođač	Model
1.	Ambijentalni CO monitor	Horiba	APMA 360
2.	Ambijentalni NOx monitor		APNA 370
3.	Ambijentalni O <sub>3</sub> monitor		APOA 370
4.	Ambijentalni SO <sub>2</sub> monitor		APSA 370
5.	Ambijentalni BTX monitor	Chromatotec	Airmo BTX
6.	Sekvencijski uzorkivač suspendovanih čestica PM <sub>10</sub>	Sven Leckel	SEQ 47/50
Instrumentalna laboratorijska oprema			
7.	Gasno maseni hromatograf GCMS – QP 5050 Shimadzu		
8.	ICP Spektrometar Thermo 6300 iCAP		
9.	Atomski apsorpcioni spektrofotometar AA – 6701F Shimadzu		
10.	Analitička Vaga Sartorius (tip:BP 211 D; klasa tačnosti I, najmanji podiok d=0,00001 g)		

Mjerna nesigurnost instrumenata zadovoljava ciljeve kvaliteta podataka i procijenjena je na osnovu tipskih odobrenja i testova radnih karakteristika u referentnim laboratorijama, u skladu sa relevantnim normama.

## Zakonodavni okvir

Povremena mjerena kvaliteta ambijentalnog vazduha, obrada i analiza rezultata su vršena u skladu sa:

- Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 25/10, 40/11 i 43/15),
- Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 25/12),
- Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 21/11, 32/16),
- Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 44/10, 13/11, 64/18 ).

## Rezultati mjerena

U ovom Izvještaju su prikazani rezultati mjerena kvaliteta vazduha za proljećni (IV) ciklus u mjernom periodu ljetno 2021-proljeće 2022. godine. Rezultati mjerena su prikazani uporedno sa propisanim graničnim/ciljnima vrijednostima i to:

### a) tabelarno:

- Dnevne srednje vrijednosti tokom četrnaestodnevnih mjerena za: PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, NOx, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti za CO i O<sub>3</sub>,
- Statistička obrada dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>, jednočasovnih, odnosno dnevnih vrijednosti gasovitih zagađujućih materija: SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, NOx, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> i maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti CO i O<sub>3</sub>,
- Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>.

### b) grafički:

- Jednočasovne srednje vrijednosti SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub> i NOx,
- Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> i SO<sub>2</sub>,
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti O<sub>3</sub> i CO.

## Statistički pregled zagađujućih materija obuhvata:

- ukupan broj 24-časovnih mjerena,
- minimalna, najmanja 24-časovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- maksimalna, najveća 24-časovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- dnevna srednja vrijednost-koncentracija (u daljem tekstu 24-časovna vrijednost) za navedeni mjerni period,
- medijana ili centralna vrijednost, od koje je 50% rezultata 24-časovnih mjerena manje ili veće,
- ukupan broj jednočasovnih mjerena,
- minimalna, najmanja jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- maksimalna, najveća jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- jednočasovna srednja vrijednost za navedeni mjerni period,
- medijana ili centralna vrijednost, od koje je 50% rezultata jednočasovnih srednjih vrijednosti manje ili veće,
- broj prekoračenja propisane granične vrijednosti,
- statistika, maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona i ugljen monoksida.

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- GV (DSV )-granična vrijednost (dnevna srednja vrijednost),
- GV (MD8hSV)- granična vrijednost (max. dnevna osmočasovna srednja vrijednost),
- GV (GSV)- granična vrijednost (godišnja srednja vrijednost),
- CV ( MD8hSV )-ciljna vrijednost (max. dnevna osmočasovna srednja vrijednost).

Tabelarni i grafički prikaz svih ispitivanih parametara su praćeni mišljenjem koncipiranim na bazi poređenja sa Uredbom normiranim vrijednostima.

**Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji u naselju Stari Aerodrom**


Tabela 5. Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> i gasovitih zagađujućih materija: sumpor dioksid, azot monoksida, azot dioksid, ukupnih oksida azota izraženih kao NO<sub>2</sub>, benzena i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona i ugljen monoksida

Period mjerena	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	NO	NO <sub>2</sub>	NOx	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	O <sub>3</sub>	CO
	µg/m <sup>3</sup>						mg/m <sup>3</sup>	
19-20.05	43,07	2,62	15,70	29,49	70,30	2,45	89,82	0,28
20-21.05	45,30	5,04	13,31	33,15	44,66	1,23	86,29	0,28
21-22.05	35,72	3,16	5,01	19,89	71,53	2,35	106,75	0,23
22-23.05	34,71	3,12	6,77	20,78	20,42	1,55	118,54	0,24
23-24.05	24,73	2,80	12,61	24,65	38,99	2,07	117,06	0,28
24-25.05	47,48	3,37	12,84	28,95	35,48	2,60	108,12	0,27
25-26.05	8,38	3,75	17,70	32,89	48,35	2,52	102,48	0,26
26-27.05	52,89	4,04	22,65	39,14	79,20	1,81	81,88	0,31
27-28.05	18,98	4,77	18,59	42,78	53,02	1,38	91,63	0,32
28-29.05	45,82	4,27	8,60	18,56	56,59	2,07	97,76	0,23
29-30.05	27,78	3,82	17,28	24,03	53,04	2,39	88,64	0,25
30-31.05	34,21	3,42	16,30	24,34	61,38	1,75	97,88	0,23
31.05-01.06	35,26	4,01	19,00	30,99	21,84	1,49	90,82	0,25
01-02.06	53,01	3,65	16,70	34,39	18,77	1,60	94,62	0,27
GV (DSV)	50	125						
CV MD8hSV							120	
GV MD8hSV								10
GV (SGV)	40			40	30	5		

**Suspendovane čestice PM<sub>10</sub>**

Tabela 6. Statistička obrada rezultata mjerena suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	8,38
Maksimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	53,01
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	36,24
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	35,49
Broj prekoračenja 24-časovne GV	2
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m <sup>3</sup> Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m <sup>3</sup>




Slika 5. Dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub>

Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost (50 µg/m<sup>3</sup>). Dvije dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub> na ovoj lokaciji u proljećnjem ciklusu mjerena su bile iznad propisane granične vrijednosti.


### Sumpor dioksid

Tabela 7. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost (ug/m <sup>3</sup> )	1,53
Maksimalna jednočasovna vrijednost (ug/m <sup>3</sup> )	12,71
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja (ug/m <sup>3</sup> )	3,71
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja (ug/m <sup>3</sup> )	3,63
Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost (ug/m <sup>3</sup> )	2,62
Maksimalna 24-časovna vrijednost (ug/m <sup>3</sup> )	5,04
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (ug/m <sup>3</sup> )	3,70
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (ug/m <sup>3</sup> )	3,70
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	350 µg/m <sup>3</sup> Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 µg/m <sup>3</sup> Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje



Slika 6. Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida




Slika 7. Dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida

Rezultati mjerjenja sumpor dioksida su upoređivani sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost ( $350 \text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) i dnevnu srednju vrijednost ( $125 \text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

### Azot monoksid

Tabela 8. Statistička obrada rezultata mjerena azot monoksida

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,53
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	66,22
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	14,61
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	10,72




Slika 8. Jednočasovne srednje vrijednosti azot monoksida

Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.

### Azot dioksid

Tabela 9. Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,86
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	94,02
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	28,93
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	25,83
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 9. Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida

Sve jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom četrnaestodnevног mjerenja u proljećnom ciklusu su bile ispod propisane granične vrijednosti od 200  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

**Ukupni oksidi azota izraženi kao NO<sub>2</sub>**

Tabela 10. Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5,31
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	203,87
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	59,38
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	45,93




Slika 10. Jednočasovne srednje vrijednosti ukupnih oksida azota

Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od  $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$  na godišnjem nivou.

## Ozon

Tabela 11. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	81,88
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	118,54
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	98,02
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	96,19
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje CV	0
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 11. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su upoređivane sa propisanom ciljnom vrijednošću od  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona tokom mjerena u proljećnjem četrnaestodnevnom ciklusu su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

### Ugljen monoksid

Tabela 12. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost (mg/m <sup>3</sup> )	0,23
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednosti (mg/m <sup>3</sup> )	0,32
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m <sup>3</sup> )	0,26
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m <sup>3</sup> )	0,26
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m <sup>3</sup>



Slika 12. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom četrnaestodnevног mjerena u proljećnjem ciklusu bile ispod propisane granične vrijednosti.

## Benzen

Tabela 13. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,23
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,60
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,95
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja	1,94
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Za benzen je propisana granična vrijednost od 5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  na godišnjem nivou.

## Teški metali i benzo (a) piren

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih česticama PM<sub>10</sub> je prikazan u tabeli 14.

Tabela 14. Sadržaj Pb, Cd, As i Ni i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM<sub>10</sub>

Period mjerene	Pb	As	Cd	Ni	B(a)P
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			ng/ $\text{m}^3$	
Prva sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	2,9	4,14
Druga sedmica	0,020	<0,5	<0,5	2,6	7,54
GV (SGV)	0,5				
CV (SGV)		5	6	20	1

Suspendovane čestice PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj olova u oba zbirna sedmična uzorka suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> je bio ispod 0,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , norme propisane za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaj arsena, kadmijuma i nikla u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> je bio ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja.
- Sadržaj benzo(a)pirena u oba zbirna sedmična uzorka PM<sub>10</sub> tokom proljećnjem ciklusa mjerena je bio **iznad** ciljne vrijednosti od 1,0 ng/ $\text{m}^3$  (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).

**Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji u naselju Zagorič (Piperska ulica)**


Tabela 15. Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> i gasovitih zagađujućih materija: sumpor dioksid, azot monoksida, azot dioksid, ukupnih oksida azota izraženih kao NO<sub>2</sub>, benzena i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona i ugljen monoksida

Period mjerena	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	NO	NO <sub>2</sub>	NOx	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	O <sub>3</sub>	CO
	µg/m <sup>3</sup>						mg/m <sup>3</sup>	
05-06.05	25,73	2,96	19,91	27,45	57,91	1,00	59,24	0,55
06-07.05	17,91	2,94	23,25	24,88	60,45	1,65	82,39	0,41
07-08.05	25,82	3,64	11,36	18,00	35,38	1,49	88,13	0,26
08-09.05	31,82	4,44	20,35	29,48	60,61	1,21	91,31	0,34
09-10.05	22,00	4,60	13,15	19,92	40,04	1,28	97,02	0,31
10-11.05	14,73	4,45	12,01	19,53	37,90	0,77	97,02	0,23
11-12.05	25,45	3,82	10,51	22,12	38,20	0,53	96,65	0,29
12-13.05	27,64	3,78	11,69	23,47	53,80	1,57	99,00	0,27
13-14.05	23,09	3,88	9,35	21,76	47,60	1,61	99,59	0,25
14-15.05	25,91	3,36	15,94	24,07	61,21	0,62	96,87	0,33
15-16.05	26,73	3,58	17,29	26,74	67,35	1,08	95,97	0,43
16-17.05	24,18	2,90	15,07	25,71	62,39	1,70	93,10	0,37
17-18.05	28,18	3,23	8,52	17,63	40,00	0,76	103,98	0,25
18-19.05	8,33	4,25	6,11	10,37	25,21	1,48	103,90	0,22
GV (DSV)	50	125						
CV MD8hSV							120	
GV MD8hSV								10
GV (SGV)	40			40	30	5		

**Suspendovane čestice PM<sub>10</sub>**

Tabela 16. Statistička obrada rezultata mjerena suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	8,33
Maksimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	31,82
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	23,39
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	25,59
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m <sup>3</sup> Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m <sup>3</sup>



Slika 13. Dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub>


Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Sve dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub> na ovoj lokaciji u proljećnjem ciklusu mjerena su bile ispod propisane granične vrijednosti.

### Sumpor dioksid


Tabela 17. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,67
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	8,79
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,70
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,63
Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,90
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4,60
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,70
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,71
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01  
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/4



Slika 14. Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida




Slika 15. Dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida

Rezultati mjerjenja sumpor dioksida su upoređivani sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost ( $350 \text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) i dnevnu srednju vrijednost ( $125 \text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

Azot monoksid

Tabela 18. Statistička obrada rezultata mjerena azot monoksida

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,33
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	65,25
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	13,91
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	10,70




Slika 16. Jednočasovne srednje vrijednosti azot monoksida

Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.

### Azot dioksid

Tabela 19. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,67
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	71,30
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	22,28
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	19,95
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 17. Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida

Sve jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom četrnaestodnevног mjerena u proljećnjem ciklusu su bile ispod propisane granične vrijednosti od 200  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

**Ukupni oksidi azota izraženi kao NO<sub>2</sub>**

Tabela 20. Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,24
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	175,78
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	49,23
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	41,44




Slika 18. Jednočasovne srednje vrijednosti ukupnih oksida azota

Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od  $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$  na godišnjem nivou.

## Ozon

Tabela 21. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	59,24
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	103,98
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	93,16
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	96,76
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje CV	0
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 19. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su upoređivane sa propisanom ciljnom vrijednošću od  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona tokom mjerena u proljećnjem četra naestodnevnom ciklusu su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

### Ugljen monoksid

Tabela 22. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost (mg/m <sup>3</sup> )	0,22
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednosti (mg/m <sup>3</sup> )	0,55
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m <sup>3</sup> )	0,32
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m <sup>3</sup> )	0,30
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m <sup>3</sup>



Slika 20. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom četrnaestodnevног mjerena u proljećnjem ciklusu bile ispod propisane granične vrijednosti.

## Benzen

Tabela 23. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,53
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,70
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,20
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja	1,24
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Za benzen je propisana granična vrijednost od 5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  na godišnjem nivou.

## Teški metali i benzo (a) piren

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih česticama PM<sub>10</sub> je prikazan u tabeli 24.

Tabela 24. Sadržaj Pb, Cd, As i Ni i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM<sub>10</sub>

Period mjerene	Pb	As	Cd	Ni	B(a)P
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			ng/ $\text{m}^3$	
Prva sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	<1,0	5,48
Druga sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	<1,0	5,01
GV (SGV)	0,5				
CV (SGV)		5	6	20	1

Suspendovane čestice PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj olova u oba zbirna sedmična uzorka suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> je bio ispod 0,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , norme propisane za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaj arsena, kadmijuma i nikla u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> je bio ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja.
- Sadržaj benzo(a)pirena u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> tokom proljećnjem ciklusa mjerena je bio iznad ciljne vrijednosti od 1,0 ng/ $\text{m}^3$  (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).

**Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji kod tržnog centra Delta City**


Tabela 25. Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> i gasovitih zagađujućih materija: sumpor dioksid, azot monoksida, azot dioksid, ukupnih oksida azota izraženih kao NO<sub>2</sub>, benzena i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona i ugljen monoksida

Period mjerena	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	NO	NO <sub>2</sub>	NOx	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	O <sub>3</sub>	CO
	µg/m <sup>3</sup>						mg/m <sup>3</sup>	
04-08.04	54,36	2,75	36,07	47,37	102,55	1,83	16,85	0,83
08-09.04	39,27	2,34	18,43	49,29	77,48	2,52	39,68	0,54
09-10.04	23,64	2,27	11,78	35,26	53,28	1,49	52,37	0,46
10-11.04	13,36	1,96	4,52	21,43	28,34	1,31	51,21	0,31
11-12.04	25,45	2,35	21,94	49,58	83,16	2,27	46,24	0,47
12-13.04	34,82	2,54	29,95	58,04	103,87	1,13	27,81	0,53
13-14.04	34,91	2,58	26,43	53,96	94,39	1,11	28,66	0,52
14-15.04	41,82	2,86	32,52	63,62	147,10	1,09	30,71	0,53
15-16.04	45,82	2,89	30,60	58,61	136,48	0,76	40,31	0,62
16-17.04	19,45	2,20	5,42	17,89	35,67	0,61	64,48	0,36
17-18.04	12,73	2,27	4,67	12,96	26,98	0,84	64,93	0,27
18-19.04	18,09	2,08	10,82	31,93	65,42	0,80	55,25	0,42
19-20.04	18,91	2,40	16,04	50,88	102,39	0,49	47,91	0,52
20-21.04	25,27	2,64	33,14	46,47	121,80	0,40	26,14	0,66
GV (DSV)	50	125						
CV MD8hSV							120	
GV MD8hSV								10
GV (SGV)	40			40	30	5		

**Suspendovane čestice PM<sub>10</sub>**

Tabela 26. Statistička obrada rezultata mjerena suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	12,73
Maksimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	54,36
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	29,14
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	25,36
Broj prekoračenja 24-časovne GV	1
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m <sup>3</sup> Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m <sup>3</sup>



Slika 21. Dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub>


Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost (50 µg/m<sup>3</sup>). Jedna dnevna srednja vrijednost PM<sub>10</sub> na ovoj lokaciji u proljećnjem ciklusu mjerjenja je bila iznad propisane granične vrijednosti.

### Sumpor dioksid


Tabela 27. Statistička obrada rezultata mjerjenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	1,12
Maksimalna jednočasovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	4,65
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	2,44
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	2,31
Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	1,96
Maksimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	2,89
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	2,44
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	2,37
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	350 µg/m <sup>3</sup> Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 µg/m <sup>3</sup> Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01  
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-969/4



Slika 22. Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida




Slika 23. Dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida

Rezultati mjerjenja sumpor dioksida su upoređivani sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost ( $350 \text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) i dnevnu srednju vrijednost ( $125 \text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

Azot monoksid

Tabela 28. Statistička obrada rezultata mjerena azot monoksida

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,40
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	133,07
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	20,08
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	9,44




Slika 24. Jednočasovne srednje vrijednosti azot monoksida

Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.

### Azot dioksid

Tabela 29. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,31
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	101,18
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	42,76
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	42,18
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 25. Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida

Sve jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom četrnaestodnevног mjerena u proljećnjem ciklusu su bile ispod propisane granične vrijednosti od 200  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

**Ukupni oksidi azota izraženi kao NO<sub>2</sub>**

Tabela 30. Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	9,15
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	325,87
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	84,17
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	70,97




Slika 26. Jednočasovne srednje vrijednosti ukupnih oksida azota

Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od  $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$  na godišnjem nivou.

### Ozon

Tabela 31. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	16,85
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	64,93
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	42,32
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	43,28
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje CV	0
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 27. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su upoređivane sa propisanom ciljnom vrijednošću od  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona tokom mjerena u proljećnjem četrnaestodnevnom ciklusu su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

### Ugljen monoksid

Tabela 32. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,27
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,83
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,50
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,52
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 $\text{mg}/\text{m}^3$



Slika 28. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom četrnaestodnevног mjerena u proljećnjem ciklusu bile ispod propisane granične vrijednosti.

## Benzen

Tabela 33. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,40
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,52
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,19
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja	1,10
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Za benzen je propisana granična vrijednost od 5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  na godišnjem nivou.

## Teški metali i benzo (a) piren

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih česticama PM<sub>10</sub> je prikazan u tabeli 34.

Tabela 34. Sadržaj Pb, Cd, As i Ni i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM<sub>10</sub>

Period mjerene	Pb	As	Cd	Ni	B(a)P
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			ng/ $\text{m}^3$	
Prva sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	1,6	0,40
Druga sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	1,4	0,43
GV (SGV)	0,5				
CV (SGV)		5	6	20	1

Suspendovane čestice PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj olova u oba zbirna sedmična uzorka suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> je bio ispod 0,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , norme propisane za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaj arsena, kadmijuma i nikla u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> je bio ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja.
- Sadržaj benzo(a)pirena u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> tokom proljećnjeg ciklusa mjerena je bio ispod ciljne vrijednosti od 1,0 ng/ $\text{m}^3$  (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).

**REZIME**

**SUMPOR DIOKSID- SO<sub>2</sub>**

U proljećnjem (IV) ciklusu mjerena kvaliteta vazduha (planirani period mjerena jun 2021-maj 2022. godine) sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida (predstavljene kao jednočasovne srednje i dnevne srednje vrijednosti) na tri mjerna mjesta (dva u blizini prometnih sobračajnica i jedno izvan direktnog uticaja saobraćaja, naselje Zagorič), su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

**AZOT MONIKSID-NO**

Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.

**AZOT DIOKSID- NO<sub>2</sub>**

U proljećnjem ciklusu mjerena, na svim mjernim mjestima u Glavnom gradu, jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida su bile ispod propisane granične vrijednosti ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

**UKUPNI OKSIDI AZOTA (NO<sub>x</sub>) IZRAŽENI KAO NO<sub>2</sub>**

Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od  $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$  na godišnjem nivou.

**SUSPENDOVANE ČESTICE PM<sub>10</sub>**

Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost od  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Na mjernom mjestu, naselje Stari Aerodrom (Bulevar Josipa Broza Tita) u blizini prometne raskrsnice dvije dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> tokom proljećnjeg mjernog perioda su bile iznad propisane granične vrijednosti od  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Sve dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub> na mjernoj poziciji u Zagoriču u proljećnjem ciklusu mjerena su bile ispod propisane granične vrijednosti.

Na lokaciji Delta City jedna dnevna srednja vrijednost suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> u proljećnjem ciklusu mjerena je bila iznad propisane granične vrijednosti.

**OZON-O<sub>3</sub>**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti su upoređivane sa propisanom ciljnom vrijednošću od  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Maksimalne dnevne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona, na svim lokacijama, mjernim mjestima, tokom proljećnog ciklusa mjerena su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

**UGLJEN MONOKSID-CO**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti koncentracija ugljen monoksida su upoređene sa graničnom vrijednošću za maksimalnu dnevnu osmočasovnu srednju vrijednost. Tokom proljećnjeg ciklusa mjerena, sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida na sve tri lokacije u Glavnom gradu su bile ispod propisane granične vrijednosti od  $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ .

### BENZEN-C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>

Za ovaj polutant propisana je granična vrijednost za godišnju srednju vrijednost.

### TEŠKI METALI

Suspendovane čestice PM<sub>10</sub> su analizirane na sadžaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

Na sve tri lokacije, u Glavnom gradu, tokom zimskog ciklusa mjerena:

- Sadržaj olova u sedmodnevnim uzorcima PM<sub>10</sub>, na sva tri mjerna mjesta, je bio značajno ispod 0,5 µg/m<sup>3</sup>, propisane norme za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaji arsena, kadmijuma i nikla su bili ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) sa ciljem zaštite zdravlja ljudi na sva tri mjerna mjesta.

### BENZO(A)PIREN

- Na mjernom mjestu Stari Aerodrom sadržaj benzo(a)pirena u oba zbirna sedmična uzorka PM<sub>10</sub> je bio iznad propisane ciljne vrijednosti od 1,0 ng/m<sup>3</sup> (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).
- Na mjernom mjestu u Zagoriču sadržaj benzo(a)pirena u oba zbirna sedmična uzorka PM<sub>10</sub> je bio iznad propisane ciljne vrijednosti od 1,0 ng/m<sup>3</sup> (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).
- Na mjernom mjestu Delta City sadržaj benzo(a)pirena u oba zbirna sedmična uzorka PM<sub>10</sub> je bio ispod propisane ciljne vrijednosti od 1,0 ng/m<sup>3</sup> (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).

Izvještaj izradili:	
Radomir Žujović, šef Jedinice za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Siniša Popović, samostalni stručni saradnik u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Bojana Knežević, šef Jedinice za hemijsku analitiku	
Željka Ćetković, šef Jedinice za analitiku u gasnoj hromatografiji	
Terenska ispitivanja i uzorkovanje izvršili:	
Radomir Žujović, šef Jedinice za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Petar Galičić, tehničar za terenske poslove u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Dejan Koljčević, tehničar za terenske poslove u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Ilija Rešetar, tehničar za terenske poslove u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Mitar Pavićević, tehničar za terenske poslove u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Laboratorijska ispitivanja izvršili:	
Siniša Popović, samostalni stručni saradnik u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Anja Babić, samostalni stručni saradnik u Jedinici za analitiku u gasnoj hromatografiji	
Ivana Bulatović, samostalni stručni saradnik u Jedinici za hemijsku analitiku	